



SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE KAKANJ

IZDAVAČ:
Općina Kakanj
GODINA XXI

Broj 10/17
Datum: 30.06.2017.
Akti: 156 – 169.

GRAFIČKA PRIPREMA I ŠTAMPA:
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

156.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-9-266/17

Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 14. stav (4) i člana 16. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), rješavajući po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, broj: 01//D-01-52-8025/17 od 21.06.2017. godine, Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

ODLUKU

1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu izgradnje glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“, na području općine Kakanj, po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji na slijedećim nekretninama, označenim kao:

- k.č. br. 54 (po starom premjeru k.č. br.388/57 K.O. Ribnica), „Gradac“, pašnjak IV kl. u površini 884 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 2, državna svojina i posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija i Delibašić lbro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa dijelom 1/3,
- k.č. br. 55 (po starom premjeru k.č. br.388/17 K.O. Ribnica), „Gradac“, livada VI kl. u površini 3435 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list broj 267, posjed Pipo Zakira kći Derviša sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 56 (po starom premjeru k.č. br.388/58 K.O. Ribnica), „Gradac“, pašnjak IV kl. u površini 896 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list

broj 124, posjed Delibašić Hilmija i Delibašić lbro sinovi Nezira i Masnopita Memnune kći Rašida svi sa dijelom 1/3,

- k.č. br. 59 (po starom premjeru k.č. br.388/61 K.O. Ribnica), „Krčevina“, pašnjak IV kl. u površini 1420 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list broj 246, posjed Šahinbegović Ševal i Šahinbegović Kasim sinovi Šukrije, Šahinbegović Ševala, Begić Kasema i Strika Mukadesa kćeri Šukrije svi sa dijelom 1/5,
- k.č. br. 60 (po starom premjeru k.č. br. 388/62 K.O. Ribnica), „Krčevina“, pašnjak IV kl. u površini 2295 m² K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.3 i posjedovni list broj 236, zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Neimarlija Derviš sin Derviša iz Kakanja sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 61 (po starom premjeru k.č. br.388/63 K.O. Ribnica), „Krčevina“, pašnjak IV kl. u površini 1737 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.40, zemljišnoknjižno vlasništvo Šišić Sifet sin Šefika iz Kakanja sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 252, posjed Šišić Sifet sin Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sve sa dijelom 1/6,
- k.č. br. 67 (po starom premjeru k.č. br.322/4 K.O. Ribnica), „Podaline kuće“, livada VI kl. u površini 506 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, i posjedovni list broj 96, posjed Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 68 (po starom premjeru k.č. br.322/3 K.O. Ribnica), „Podalina kuća“, pašnjak IV kl. u površini 637 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 98, posjed Delibašić Nurija sin Mahmuta, Delibašić Muruveta i Vehab Nura kćeri Mahmuta, Neimarlija Amela kći Izeta svi sa dijelom 1/4,
- k.č. br. 69, (po starom premjeru k.č. br.322/1 K.O. Ribnica), „Podalina kuća“, livada VI kl. u površini 1479 m², K.O. Mramor, upisana u

- z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 91, posjed Delibašić Ramiz sin Hamida sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 70 (po starom premjeru k.č. br.323/1 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada VI kl. u površini 1128 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 272, posjed Delibašić Hidajet sin Fadila, Delibašić Azra i Spahić Hidajeta kćeri Fadila svi sa dijelom 1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, Sikira Badema kći Rašida oboje sa dijelom 1/4, Sikira Elifa, Avdić Ševala, Kevilj Munevera i Mioč Badema kćeri Ismeta svi sa dijelom 1/20, Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 1/40,
 - k.č. br. 71 (po starom premjeru dio k.č. br. 323/1 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", pašnjak IV kl. u površini 363 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 272, posjed Delibašić Hidajet sin Fadila, Delibašić Azra, Spahić Hidajeta kćeri Fadila svi sa dijelom 1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, Sikira Badema kći Rašida oboje sa dijelom 1/4, Sikira Elifa, Avdić Ševala, Kevilj Munevera i Mioč Badema kćeri Ismeta svi sa dijelom 1/20, Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 1/40,
 - k.č. br. 72 (po starom premjeru dio k.č. br. 323/2 K.O. Ribnica), "Podaline kuće", livada VI kl. u površini 379 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Avdispahić Selmir sin Fahrije sa dijelom 1/119 i drugi, posjedovni list broj 66, posjed Čičak Derviša kći Sulje sa dijelom 1/4 i Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 3/4,
 - k.č. br. 73 (po starom premjeru k.č. br. 323/2 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada VI kl. u površini 418 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Avdispahić Selmir sin Fahrije sa dijelom 1/119 i drugi, posjedovni list broj 102, posjed Delibašić Ago sin Ahmeta sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 74 (po starom premjeru k.č. br. 324 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada VI kl. u površini 1216 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 261, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Nezir sin Ibrahima sa dijelom 1/40 i drugi, posjedovni list broj 144, posjed Delibašić Džemal sin Rašida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 75 (po starom premjeru k.č. br. 326/1 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada VI kl. u površini 585 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul. br. 243, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse 1/90 i drugi, i posjedovni list broj 250, posjed Šišić Senad sin Šefkije sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 78 (po starom premjeru k.č. br. 322/2 K.O. Ribnica), "Podaline kuće", pašnjak IV kl. u površini 318 m², livada VI. kl. u površini 363 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 199, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 62, posjed Delibašić Vahid sin Adema sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 709 (po starom premjeru k.č. br. 290/3 K.O. Ribnica), "Potkuća", voćnjak III kl. u površini 48 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 66, posjed Čičak Derviša kći Sulje sa dijelom 1/4 i Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 3/4,
 - k.č. br. 719 (po starom premjeru k.č. br. 290/3 K.O. Ribnica), "Bašća", livada III kl. u površini 231 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 262, posjed Delibašić Seid sin Arifa sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 721 (po starom premjeru k.č. br. 290/3 i 290/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada III kl. u površini 209 m², kuća i zgrada u površini 231m², dvorište u površini 500 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 67, posjed Čičak Derviša kći Sulje, Delibašić Bahrija kći Čamila, Delibašić Nakib sin Arifa, Delibašić Mediha kći Dževada, Delibašić Asim sin Sulje, Goralija Hatidža kći Sulje svi sa dijelom 1/12 Delibašić Ago sin Ahmeta sa dijelom 1/3, Delibašić Zaim sin Arifa sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 722 (po starom premjeru k.č. br. 289/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", nekategorisani put, u površini 106 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul. br. 268, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Suljo sin Ahmeta sa dijelom 183/12800 i drugi, posjedovni list broj 162, posjed D.S. D.S. D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 723 (po starom premjeru dio k.č. br. 290/2 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada III kl. u površini 215 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i

- drugi, posjedovni list broj 136, posjed Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa dijelom $\frac{1}{2}$, Delibašić Osman, Delibašić Hasan, Delibašić Ibrahim, Delibašić Abdulah sinovi Mustafe i Fejzović Aiša kći Mustafe, svi sa dijelom 1/10,
- k.č. br. 724 (po starom premjeru k.č. br. 290/2 K.O. Ribnica), "Strana", livada III kl. u površini 95 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 135, posjed Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 725 (po starom premjeru k.č. br. dio 290/2 K.O. Ribnica), "Ribnica" livada III kl. u površini 73 m² K.O. Mramor upisana u z.k. ul. br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list br. 138, posjed Delibašić Abdulah, Delibašić Hasan, Delibašić Ibrahim, Delibašić Osman sinovi Mustafe, Fejzović Aiša kći Mustafe svi sa dijelom 1/5,
 - k.č. br. 726 (po starom premjeru k.č. br.293/6 i 293/7 nastala cijepanjem k.č. br. 293/1 K.O. Ribnica), "Vrto", njiva V kl. u površini 653 m², kuća i zgrada u površini 21 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 198, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija rođ. Karamuja sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 150, posjed Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 727 (po starom premjeru k.č. br.292/1 i k.č. br. 292/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 110 m², kuća i zgrada u površini 273 m², dvorište u površini 500 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.198 i 242 ,zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 1/16 i posjedovni list broj 150 , posjed Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 728 (po starom premjeru k.č. br. 292/9 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak III kl. u površini 49 m², kuća i zgrada u površini 16 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 138, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Čamil sin Mehmeda iz Kaknja sa dijelom 31/480 i drugi, posjedovni list broj 133, posjed Delibašić Hasreta kći Nurije, Bašić Halid sin Adila i Haračić Sadžida kći Ismeta svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 729 (po starom premjeru k.č. br.292/13 nastala cijepanjem k.č. br. 292/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 22 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 198, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija rođ. Karamuja sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 139, posjed Delibašić Muhamed, Delibašić Huso, Delibašić Ejub, Delibašić Zijad sinovi Ragiba, Đokić Esma kći Ragiba svi sa dijelom 1/10, Delibašić Izudin, Delibašić Nehrudin sinovi Osmana, Haračić Edina kći Osmana i Delibašić Habiba kći Rasima svi sa dijelom 5/80, Delibašić Sead sin Ragiba sa dijelom 5/20,
 - k.č. br. 730/1(po starom premjeru k.č. br.289/3 i 291/15 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 216 m², dvorište u površini 374 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 51 i 142 ,zemljišnoknjižno vlasništvo Filipović Zibija iz Ribnice sa dijelom 979/12800 i Delibašić Ejub sin Ragiba iz Ribnice sa dijelom 1/20 i drugi, posjedovni list broj 87, posjed Delibašić Hasreta kći Nurije, Haračić Sadžida kći Ismeta i Bašić Halid sin Adila svi sa dijelom 1/9, Delibašić Ragib sin Osmana sa dijelom 1/3, Smaka Munever, Smaka Faruk i Smaka Rešad sinovi Ferida, Smaka Munevera kći Ferida svi sa dijelom 1/120, Delibašić Ishak sin Ise, Neimarlija Hasnija kći Huse oboje sa dijelom 1/60, Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 1/30, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 1/20, Hadžić Enesa kći Eniza sa dijelom 6/60 i Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 1/12,
 - k.č. br. 730/2 (po starom premjeru k.č. br.291/14 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 45 m²,dvorište u površini 38 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.172, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa iz Ribnice sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 317, posjed Ganibegović Rabija, Dogdibegović Raifa, Erović Muamera kćeri Refika, Delibašić Atifa kći Derviša sve sa dijelom $\frac{1}{4}$,
 - k.č. br. 731 (po starom premjeru k.č. br.291/7 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 84 m², dvorište u površini 185 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.213, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Đemila sa dijelom 3/160 i drugi, posjedovni list broj 112, posjed Delibašić Faik sin Šefika, Čeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri Šefika svi sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin Derviša i Haračić Munevera kći Derviša oboje sa dijelom $\frac{1}{4}$, Delibašić Zumra kći Vejsila sa dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović Muamera, Ganibegović Rabija kćeri Refika sve dijelom 1/12,
 - k.č. br. 732 (po starom premjeru k.č. br.291/5 K.O. Ribnica), "Bašča ", njiva V kl. u površini 247 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.

- 173, zemljišnoknjižno vlasništvo Pašanbegović Šećo sin Dede sa dijelom 35/240 i drugi, posjedovni list broj 86, posjed Delibašić Latifa, Ganibegović Rabija, Erović Muamera i Dogdibegović Raifa kćeri Refika sve sa dijelom 1/4,
- k.č. br. 733 (po starom premjeru k.č. br.291/3 K.O. Ribnica), "Bašča", voćnjak III kl. u površini 585 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.172, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 86, posjed Delibašić Latifa, Ganibegović Rabija, Erović Muamera i Dogdibegović Raifa kćeri Refika sve sa dijelom 1/4,
 - k.č. br. 734 (po starom premjeru k.č. br.291/4 K.O. Ribnica), "Bašča", livada IV kl. u površini 769 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.173, zemljišnoknjižno vlasništvo Pašanbegović Šećo sin Dede sa dijelom 35/240 i drugi, posjedovni list broj 112, Delibašić Faik sin Šefika, Čeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri Šefika svi sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin Derviša i Haračić Munevera kći Derviša oboje sa dijelom 1/4, Delibašić Zumra kći Vejsila sa dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović Muamera, Ganibegović Rabija kćeri Refika sve sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 755 (po starom premjeru k.č. br.329/2 K.O. Ribnica), "Podalina kuća, voćnjak IV kl. u površini 1111 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.143, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija rođ. Pašalić sa dijelom 1/4 i drugi, posjedovni list broj 113, posjed Delibašić Avdo sin Sabrije sa dijelom 1/3, Delibašić Faruk, Delibašić Meho sinovi Sabrije, Hadžić Zilha kći Sabrije, Delibašić Zehra kći Muje svi sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 756 (po starom premjeru k.č. br.332 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada V kl. u površini 919 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema rođ. Delibašić sa dijelom 1/6 i drugi, i posjedovni list broj 72, posjed Delibašić Ibro sin Alije sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 759/1 (po starom premjeru k.č. br.328 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada V kl. u površini 1148 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.136, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Jusuf sin Osmana sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 117, posjed Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 6/35, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa kćeri Eniza obje sa dijelom 14/70, Smaka Faruk, Smaka Munever, Smaka Rešad sinovi Ferida i Smaka Munevera kći Ferida svi sa dijelom 3/70,
 - k.č. br. 759/2 (po starom premjeru k.č. br. 326/4 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", njiva VI kl. u površini 1544 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.224, zemljišnoknjižno vlasništvo Alajbegović Hajrija kći Osmana sa dijelom 1/24 i drugi, posjedovni list broj 117, posjed Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 6/35, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa kćeri Eniza obje sa dijelom 14/70, Smaka Faruk, Smaka Munever, Smaka Rešad sinovi Ferida i Smaka Munevera kći Ferida svi sa dijelom 3/70,
 - k.č. br. 759/3 (po starom premjeru k.č. br. 326/3 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada V kl. u površini 2406 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.206, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hanumica kći Avde sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 117, posjed Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 6/35, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa kćeri Eniza obje sa dijelom 14/70, Smaka Faruk, Smaka Munever, Smaka Rešad sinovi Ferida i Smaka Munevera kći Ferida svi sa dijelom 3/70,
 - k.č. br. 760 (po starom premjeru k.č. br.325/1 i 325/2 K.O. Ribnica), "Podaline kuće", livada V kl. u površini 2368 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.149 i 205, zemljišnoknjižno vlasništvo Filipović Mehmed sin Omera sa dijelom 7/24 i drugi, posjedovni list broj 78, posjed Delibašić Rešad sin Avde sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 761 (po starom premjeru k.č. br.334 K.O. Ribnica), "Jelina bašča", livada V kl. u površini 419 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Azema rođ. Spahić sa dijelom 73/1920 i drugi, posjedovni list broj 72, posjed Delibašić Ibro sin Alije sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 762 (po starom premjeru k.č. br.335/1 K.O. Ribnica), "Podaline kuće", livada V kl. u površini 608 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 246, posjed Šahinbegović Ševal i Šahinbegović Kasim sinovi Šukrije sa dijelom 1/5, Begić Kasema, Strika Mukadesa i Šahnibegović Ševala kćeri Šukrije sa dijelom 1/5,
 - k.č. br. 763 (po starom premjeru k.č. br.335/2 K.O. Ribnica), "Podalina kuća", livada V kl. u površini 1054 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno vlasništvo

- Delibašić Hasnija rođ. Karamuja sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 235, posjed Merdan Sadeta kći Osmana sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 764 (po starom premjeru k.č. br.336/1 K.O. Ribnica), "Jelina bašča", livada V kl. u površini 990 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija rođ Karamuja sa dijelom 1/16 i posjedovni list broj 150, posjed Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 765 (po starom premjeru k.č. br.336/2 K.O. Ribnica), "Jelina bašča", njiva VI kl. u površini 389 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 123, posjed Delibašić Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 766 (po starom premjeru k.č. br.337/3 nastala cijepanjem k.č. 337 K.O. Ribnica), "Jelina bašča", njiva VII kl. u površini 381 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 142, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Izudin sin Osmana sa dijelom 1/32 i drugi posjedovni list broj 90, posjed Delibašić Samija kći Mehe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 767 (po starom premjeru k.č. br.337/2 nastala cijepanjem k.č. 337 K.O. Ribnica), "Jelina bašča" voćnjak III kl. u površini 321 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.142, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Izudin sin Osmana sa dijelom 1/32 i posjedovni list broj 139, posjed Delibašić Ejub, Delibašić Zijad, Delibašić Huso, Delibašić Muhamed sinovi Ragiba i Đokić Esma kćeri Ragiba sa dijelom 1/10, Delibašić Sead sin Ragiba sa dijelom 5/20, Delibašić Izudin, Delibašić Nehrudin sinovi Osmana, Delibašić Habiba kći Rasima i Haračić Edina kći Osmana sa dijelom 5/80,
 - k.č. br. 769/1 (po starom premjeru k.č. br.291/1 K.O. Ribnica), "Bašča", voćnjak III kl. u površini 1208 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 211, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, posjedovni list broj 116, posjed Smaka Munever, Smaka Faruk, Smaka Rešad sinovi Ferida i Smaka Munevera kći Rešada sa dijelom 3/100, Delibašić Ishak sin Ise sa dijelom 3/50, Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 3/25, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 9/50, Hadžić Enesa kći Eniza i Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 13/50,
 - k.č. br. 769/2 (po starom premjeru k.č. br.291/1 K.O. Ribnica), "Bašča", livada III kl. u površini 921 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 144, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Jusuf sin Osmana sa dijelom 1/9 i drugi, posjedovni list broj 116, posjed Smaka Munever, Smaka Faruk, Smaka Rešad sinovi Ferida i Smaka Munevera kći Rešada sa dijelom 3/100, Delibašić Ishak sin Ise sa dijelom 3/50, Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 3/25, Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 9/50, Hadžić Enesa kći Eniza i Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 13/50,
 - k.č. br. 770 (po starom premjeru k.č. br.285/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 30 m², kuća i zgrada u površini 42 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 65, posjed Delibašić Tahir sin Vejsila sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 771 (po starom premjeru k.č. br.283/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 25 m², kuća i zgrada u površini 22 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 324, posjed Delibašić Zihnija sin Sulejmana sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 772 (po starom premjeru k.č. br. 283/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 22 m², kuća i zgrada u površini 20 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 324, posjed Delibašić Zihnija sin Sulejmana sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 773 (po starom premjeru k.č. br.282/7 K.O. Ribnica), "Guvno", livada III kl. u površini 236 m², kuća i zgrada u površini 22 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i posjedovni list broj 66, posjed Čičak Derviša kći Sulje sa dijelom 1/4 i Delibašić Bahrija kći Čamila sa dijelom 3/4,
 - k.č. br. 774 (po starom premjeru k.č. br.282/6 K.O. Ribnica), "Guvno", livada III kl.u površini 254, kuća i zgrada u površini 29 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašena sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 312, posjed Delibašić Edin sin Sulejmana sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 775 (po starom premjeru k.č. br.283/1 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini 109 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 123, posjed Delibašić Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 776 (po starom premjeru k.č. br.283/4 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini

- 75 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 65, posjed Delibašić Tahir sin Vejsila sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 777 (po starom premjeru k.č. br.283/1 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini 109 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 90, posjed Delibašić Samija kći Mehe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 778/1 (po starom premjeru k.č. br. 285/3 K.O. Ribnica), "Guvno", kuća i zgrada u površini 25 m², njiva V kl. u površini 224 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.96, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Seid sin Arifa sa dijelom 1/5 i drugi, posjedovni list broj 262, posjed Delibašić Seid sin Arifa sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 779 (po starom premjeru k.č. br.283/1 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini 39 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 123, posjed Delibašić Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 780 (po starom premjeru k.č. br.283/1 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini 114 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 85, posjed Begović Enisa kći Hamida, Delibašić Mirsad sin Hamida, Delibašić Zakira kći Hamida, Delibašić Sabira kći Ibri, Hadžić Nadža kći Hamida sa dijelom 1/6, Fejzić Belma i Fejzić Elma kćeri Sakiba sa dijelom 1/12,
 - k.č. br. 781/1 (po starom premjeru k.č. br.284/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", dvorište u površini 500 m², njiva V kl. u površini 818 m², kuća i zgrada u površini 95 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 131, posjed Balešić Fadila, Durmo Naila i Kaknjo Adila kćeri Avde, Delibašić Miralem, Delibašić Muharem sinovi Avde i Delibašić Veronika sa dijelom 1/7, Čaluk Sabina kći Halima, Delibašić Admir sin Halima sa dijelom 1/14,
 - k.č. br. 781/2 (po starom premjeru k.č. br.285/4 K.O. Ribnica), "Ribnica", dvorište u površini 82 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 131, posjed Balešić Fadila, Durmo Naila i Kaknjo Adila kćeri Avde, Delibašić Miralem, Delibašić Muharem sinovi Avde i Delibašić Veronika sa dijelom 1/7, Čaluk Sabina kći Halima, Delibašić Admir sin Halima sa dijelom 1/14,
 - k.č. br. 787 (po starom premjeru k.č. br.338/2 i 339/1 K.O. Ribnica), "Bašča", voćnjak III kl. u površini 754 m², njiva V kl. u površini 156 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 188 i 240, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Mulija sa dijelom 1/32 i Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 83, posjed Delibašić Asim sin Hajrudina, Babić Meliha kći Hajrudina, Delibašić Hasija kći Mustafe, Halilović Sabaheta kći Hajrudina svi sa dijelom 1/6, Delibašić Tarik sin Derviša, Delibašić Amina kći Derviša, Bjelopoljak Dženana kći Vahida i Mehić Adnan sin Vahida svi sa dijelom 1/12,
 - k.č. br. 788 (po starom premjeru k.č. br.282/1 K.O. Ribnica), "Bašča", kuća i zgrada u površini 87 m², dvorište u površini 295 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 83, posjed Delibašić Asim sin Hajrudina, Babić Meliha kći Hajrudina, Delibašić Hasija kći Mustafe, Halilović Sabaheta kći Hajrudina svi sa dijelom 1/6, Delibašić Tarik sin Derviša, Delibašić Amina kći Derviša, Bjelopoljak Dženana kći Vahida i Mehić Adnan sin Vahida svi sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 789 (po starom premjeru k.č. br.282/4 K.O. Ribnica), "Guvno", njiva IV kl. u površini 95 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 68, posjed Delibašić Nermin sin Hamde sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 790 (po starom premjeru k.č. br.282/5 K.O. Ribnica), "Guvno", livada III kl. u površini 64 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 73, posjed Delibašić Hatidža kći Hamida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 791 (po starom premjeru k.č. br.282/2 i k.č.282/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 39 m², dvorište u površini 306 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 70, posjed Delibašić Hatidža kći Hamida, i Delibašić Nermin sin Hamida svi sa dijelom 1/2,
 - k.č. br. 792 (po starom premjeru k.č. br.275 K.O. Ribnica), "Ribnica", nekategorisani put, u površini 777 m², K.O. Mramor upisana u

- z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 793 (po starom premjeru k.č. br.281/1 i k.č.281/2 K.O. Ribnica), "Jondža", voćnjak III kl. u površini 334 m², njiva V kl. u površini 137 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.264, zemljišnoknjižno vlasništvo Gluhić Rašid sin Salih sa dijelom 47/11520 i drugi, posjedovni list broj 80, posjed Berbić Ševala, Hadžić Igbala i Aličković Hasna kćeri Mustafe, Delibašić Ševal sin Mustafe svi sa dijelom 1/4,
 - k.č. br. 794 (po starom premjeru k.č. br.271/1, k.č.271/4 i 281/2 K.O. Ribnica), "Jondža", voćnjak III kl. u površini 1172 m², kuća i zgrada u površini 31 m², dvorište u površini 463 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.196, 165 i 264, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Behajja sa dijelom 1/21, Delibašić Jusuf sa dijelom 1/16 i Gluhić Rašid sa dijelom 47/11520 i drugi, posjedovni list broj 154, posjed Delibašić Nezir, Delibašić Nijaz sinovi Sakiba i Husika Fisa kći Sakiba svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 795 (po starom premjeru k.č. br. 272/4 nastala cijepanjem 272/1 K.O. Ribnica), "Jondža", livada V kl. u površini 469 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 262, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smajl sin Osmana sa dijelom 1/2 i drugi, posjedovni list broj 80, posjed Delibašić Ševal sin Mustafe, Berbić Ševala kći Mustafe, Hadžić Igbala kći Mustafe i Aličković Hasna kći Mustafe svi sa dijelom 1/4,
 - k.č. br. 796 (po starom premjeru k.č. br.272/5 K.O. Ribnica), "Jonda", pašnjak III kl. u površini 501 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 262, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smajl sa dijelom 1/2 i drugi, posjedovni list broj 79, posjed Delibašić Enez sin Bećira sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 797 (po starom premjeru k.č. br.272/5 K.O. Ribnica), "Jonda", pašnjak III kl. u površini 45 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.262, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smajl sa dijelom 1/2 i drugi, posjedovni list broj 154, posjed Delibašić Nezir sin Sakiba, Delibašić Nijaz sin Sakiba i Husika Fisa kći Sakiba svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 798 (po starom premjeru k.č. br.279/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva IV kl. u površini 221 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 252, posjed Šišić Sifet sin Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 799 (po starom premjeru k.č. br.279/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 321 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 252, posjed Šišić Sifet sin Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 800 (po starom premjeru k.č. br.279/2 K.O. Ribnica), "Klančiče", livada III kl. u površini 212 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 801 (po starom premjeru k.č. br.279/2 K.O. Ribnica), "Klančiče", pašnjak III kl. u površini 688 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 802 (po starom premjeru k.č. br. 279/1 K.O. Ribnica), "Klančiče", livada III kl. u površini 139 m², kuća i zgrada u površini 15 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.273, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/2469 i drugi, posjedovni list broj 90, posjed Delibašić Samija kći Mehe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 804 (po starom premjeru k.č. br.279/7 K.O. Ribnica), "Ribnica", dvorište u površini 300 m², kuća i zgrada u površini 54 m² K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 129, posjed Delibašić Maid i Delibašić Mirhad sinovi Adema sa dijelom 1/2,
 - k.č. br. 805 (po starom premjeru k.č. br.280/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 38 m², dvorište u površini 156 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.216, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 3/25 i drugi, posjedovni list broj 77, posjed Delibašić Mensura kći Himze i Delibašić Mevludin sin Himze sa dijelom 1/12, Delibašić Ešref, Delibašić Rizah i Delibašić Zihnija sinovi Sulejmena svi sa dijelom 5/18,

- k.č. br. 806 (po starom premjeru k.č. br.280/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 54 m², dvorište u površini 17 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 90, posjed Delibašić Samija kći Mehe sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 807 (po starom premjeru k.č. br. 280/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 47 m², dvorište u površini 204 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 123, posjed Delibašić Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 811 (po starom premjeru k.č. br.280/4 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 65 m², dvorište u površini 261 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 81, posjed Avdagić Fatima kći Mahmuta, Delibašić Nusret sin Mahmuta, Delić Hajra kći Mahmuta i Hrnjić Nisveta kći Mahmuta svi sa dijelom ¼,
- k.č. br. 812 (po starom premjeru k.č. br. 280/5 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl.u površini 329 m², kuća i zgrada u površini 17 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 216, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija 3/25 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći Rašida sa dijelom 1/3,
- k.č. br. 813 (po starom premjeru k.č. br. 279/2 K.O. Ribnica), livada III kl., u površini 579 m², K.O. Mramor "Guvno", upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, posjedovni list broj 134, posjed Delibašić Muhamed, Delibašić Huso, Delibašić Ejub, Delibašić Zijad sinovi Ragiba, Đokić Esmā kći Ragiba, Zaimović Vezira kći Ragiba, svi sa dijelom 1/20, Delibašić Izudin, Delibašić Nehrudin sinovi Osmana, Haračić Edina kći Osmana i Delibašić Habiba kći Rasima svi sa dijelom 1/40, Delibašić Sead sin Ragiba sa dijelom 1/10, Bašić Halid sin Adila, Delibašić Hasreta kći Nurije i Haračić Sadžida kći Ismeta svi sa dijelom 1/6,
- k.č. br. 814 (po starom premjeru k.č. br. 279/2 K.O. Ribnica), kuća i zgrada u površini 27 m², K.O. Mramor "Ribnica", upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, posjedovni list broj 133, posjed Delibašić Hasreta kći Nurije, Bašić Halid sin Adila i Haračić Sadžida svi sa dijelom 1/3,
- k.č. br. 815 (po starom premjeru k.č. br. 279/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", dvorište u površini 28 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, posjedovni list broj 139, posjed Delibašić Muhamed, Delibašić Huso, Delibašić Ejub, Delibašić Zijad sinovi Ragiba, Đokić Esmā kći Ragiba svi sa dijelom 1/10, Delibašić Izudin, Delibašić Nehrudin sinovi Osmana, Haračić Edina kći Osmana i Delibašić Habiba kći Rasima svi sa dijelom 5/80, Delibašić Sead sin Ragiba sa dijelom 5/20,
- k.č. br. 817 (po starom premjeru k.č. br. 278/1 K.O. Ribnica), "Guvno", livada III kl. u površini 146 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 139, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 1/9 i drugi, posjedovni list broj 153, posjed Delibašić Munir sin Zuhdije sa dijelom 1/1,
- k.č. 818 (po starom premjeru k.č. br.278/2 K.O. Ribnica), "Guvno", šuma III kl. u površini 214 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.142 zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ejub sin Ragiba sa dijelom 1/20 i drugi, posjedovni list broj 151, posjed Delibašić Seid sin Salke sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 820 (po starom premjeru k.č. br.279/8 K.O. Ribnica), "Ribnica", kuća i zgrada u površini 78 m², dvorište u površini 36 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list broj 237, posjed Vakuf IZ BiH – Medžlis Kakanj sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 821 (po starom premjeru k.č. br. 276/2 i 276/3 K.O. Ribnica), "Jonđa", voćnjak II kl. u površini 150 m², njiva IV kl. u površini 186 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 232 i 214, zemljišnoknjižno vlasništvo Pašanbegović Sečo sa dijelom 35/240 i drugi, Delibašić Džemila sa dijelom 3/80 i drugi, posjedovni list broj 112, posjed Delibašić Faik sin Šefika, Čeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri Šefika svi sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin Derviša i Haračić Munevera kći Derviša oboje sa dijelom ¼, Delibašić Zumra kći Vejsila sa dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović Muamera, Ganibegović Rabija kćeri Refika sve dijelom 1/12,
- k.č. br. 823 (po starom premjeru k.č. br. 275 K.O. Ribnica), "Jonđa", nekategorisani put, u površini 759 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo

- javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 824 (po starom premjeru k.č. br. 273 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada V kl. u površini 522 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 139, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 1/9 i drugi, posjedovni list broj 85, posjed Begović Enisa kći Hamida, Delibašić Mirsad sin Hamida, Delibašić Zakira kći Hamida, Delibašić Sabira kći Ibri, Hadžić Nadža kći Hamida sa dijelom 1/6, Fejzić Belma i Fejzić Elma kćeri Sakiba sa dijelom 1/12,
 - k.č. br. 825 (po starom premjeru k.č. br. 274/1 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada V kl. u površini 534 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 263, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, posjedovni list broj 113, posjed Delibašić Avdo sin Sabrije sa dijelom 1/3, Delibašić Faruk, Delibašić Meho sinovi Sabrije, Hadžić Zilha kći Sabrije, Delibašić Zehra kći Muje svi sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 826 (po starom premjeru k.č. br.274/3 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada V kl. u površini 700 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom ¼ i drugi, posjedovni list broj 62, posjed Delibašić Vahid sin Adema sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 827 (po starom premjeru k.č. br.274/6 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada V kl. u površini 539 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 263, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, posjedovni list broj 91, posjed Delibašić Ramiz sin Hamida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 828 (po starom premjeru k.č. br. 274/5 K.O. Ribnica), "Jonđa", livada V kl. u površini 569 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 263, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, posjedovni list broj 106, posjed Delibašić Behaija i Delibašić Mehmedalija sinovi Ibri sa dijelom ½,
 - k.č. br. 829 (po starom premjeru k.č. br. 274/2 K.O. Ribnica), "Strana", livada V kl. u površini 453 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 233, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 281, posjed Haračić Fahreta kći Uzeira i Haračić Sabina kći Hasana sa dijelom ½,
 - k.č. br. 830 (po starom premjeru k.č. br. 261/8 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl. u površini 1187 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 196, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Behaija sa dijelom 1/21 i drugi, posjedovni list broj 281, posjed Haračić Fahreta kći Uzeira i Haračić Sabina kći Hasana sa dijelom ½,
 - k.č. br. 832 (po starom premjeru k.č. br. 274/4 i 274/10 K.O. Ribnica), "Strana", voćnjak III kl. u površini 138 m², voćnjak IV kl. u površini 414 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom ¼ i drugi, posjedovni list broj 135, posjed Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 833 (po starom premjeru k.č. br. 261/7 K.O. Ribnica), "Paratak", njiva V kl. u površini 760 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 89, posjed Delibašić Bećir sin Hamida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 834 (po starom premjeru k.č. br. 261/7 K.O. Ribnica), "Paratak", njiva V kl. u površini 788 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 272, posjed Delibašić Hidajet sin Fadila, Delibašić Azra kći Fadila, Spahić Hidajeta kći Fadila svi sa dijelom 1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, Sikira Badema kći Rašida oboje sa dijelom 1/4, Sikira Elifa kći Ismeta, Avdić Ševala kći Ismeta, Kevilj Munevera kći Ismeta, Mioč Badema kći Ismeta svi sa dijelom 1/20, Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 1/40,
 - k.č. br. 835 (po starom premjeru k.č. br. 261/5 i 261/6 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl., u površini 1460 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 163, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sa dijelom 1/18 i drugi, posjedovni list broj 95, posjed Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 836 (po starom premjeru k.č. br. 261/1 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl. u površini 1545 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 224, zemljišnoknjižno vlasništvo Alajbegović Hajrija sa dijelom 1/24 i drugi, posjedovni list broj 31, posjed Čengić Fatima kći Ibri i Delibašić Behaija sin Ibri oboje sa dijelom ½,
 - k.č. br. 837 (po starom premjeru k.č. br. 261/2 i k.č.261/6 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 1003 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.206 i 163, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hanumica sa dijelom 1/8 i drugi, Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/1 i drugi,

- posjedovni list broj 62, posjed Delibašić Vahid sin Adema sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 838 (po starom premjeru k.č. br.261/6 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 714 m², livada V kl. u površini 337 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.163, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/18 i drugi, posjedovni list broj 76, posjed Delibašić Mediha kći Hasiba sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 839 (po starom premjeru k.č. br.258/3 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl. u površini 519 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 81, posjed Delibašić Nusret sin Mahmuta, Hrnjić Nisveta kći Mahmuta, Avdagić Fatima kći Mahmuta i Delić Hajra kći Mahmuta svi sa dijelom ¼,
 - k.č. br. 840 (po starom premjeru k.č. br.257/11 K.O. Ribnica), "Jarovište", livada IV kl. u površini 29 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i drugi, posjedovni list broj 145, posjed Delibašić Azra kći Fadila, Delibašić Hidajet sin Fadila i Spahić Hidajeta kći Fadila sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 841 (po starom premjeru k.č. br.258/1 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl. u površini 262 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 74, posjed Delibašić Muhamed sin Arifa sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 842 (po starom premjeru k.č. br.258/2 K.O. Ribnica), "Paratak", livada IV kl. u površini 533 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i Maspopita Memnuna kći Rašida svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 843 (po starom premjeru k.č. br.257/13 K.O. Ribnica), "Jarovišće", livada IV kl. u površini 910 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i drugi, posjedovni list broj 89, posjed Delibašić Bećir sin Hamida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 853 (po starom premjeru k.č. br.260 K.O. Ribnica), "Zagone", nekategorisani put, u površini 433 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 854 (po starom premjeru k.č. br.274/9 K.O. Ribnica), "Jonča", njiva V kl. u površini 135 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom 1/4 i drugi, posjedovni list broj 138, posjed Delibašić Abdulah, Delibašić Hasan, Delibašić Ibrahim, Delibašić Osman sinovi Mustafe i Fejzović Aiša kći Mustafe svi sa dijelom 1/5,
 - k.č. br. 855 (po starom premjeru k.č. br.274/9 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 29 m², kuća i zgrada u površini 24 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa sa dijelom ¼ i drugi, posjedovni list broj 91, posjed Delibašić Ramiz sin Hamida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 859 (po starom premjeru k.č. br.257/6 K.O. Ribnica), "Ribnica", nekategorisani put, u površini 318 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i drugi, posjedovni list broj 162, posjed D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 860 (po starom premjeru k.č. br.257/4 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada III kl. u površini 217 m², kuća i zgrada u površini 86 m², dvorište u površini 500 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i drugi, posjedovni list broj 145, posjed Delibašić Azra kći Fadila, Delibašić Hidajet sin Fadila i Spahić Hidajeta kći Fadila svi sa dijelom 1/3.
 - k.č. br. 861 (po starom premjeru k.č. br.103/3 K.O. Ribnica), "Javorišće", njiva IV kl. u površini 264 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 88, posjed Delibašić Hidajet sin Fadila sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 862 (po starom premjeru k.č. br.257/10 K.O. Ribnica), "Jarovišće", voćnjak II kl. u površini 1195 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i
 - k.č. br. 863 (po starom premjeru k.č. br.103/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak II kl. u površini 269 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 65, posjed Delibašić Tahir sin Vejsila sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 864 (po starom premjeru k.č. br.103/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak II kl. u površini 263 m², K.O. Mramor, upisana u

- z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 121, posjed Delibašić Hava kći Muje, Delibašić Vedad sin Fahrudina, Delibašić Amela i Delibašić Alma kćeri Fahrudina svi sa dijelom 1/8 i Delibašić Almedin sin Hajrudina sa dijelom 1/2,
- k.č. br. 866 (po starom premjeru k.č. br.256/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 400 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.261, zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša sa dijelom 1/40 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 867/1(po starom premjeru k.č. br.254/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 2601 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.100, zemljišnoknjižno vlasništvo Šajković Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i drugi, posjedovni list broj 168, posjed Haračić Adnan i Haračić Avdo sinovi Fuada i Bjelopoljak Sajma kći Alije svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 867/2 (po starom premjeru k.č. br.254/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 309 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.100, zemljišnoknjižno vlasništvo Šajković Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i drugi, i posjedovni list broj 168, posjed Haračić Adnan i Haračić Avdo sinovi Fuada i Bjelopoljak Sajma kći Alije svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 870 (po starom premjeru k.č. br.255/6 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak III kl. u površini 178 m², njiva V kl. u površini 579 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 333, posjed Delibašić Zehrudin sin Mustafe sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 871/1 (po starom premjeru k.č. br. 255/5 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak III kl. u površini 555 m², kuća i zgrada u površini 16 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 97, posjed Bureković Maida kći Izeta, Delibašić Muradif sin Izeta i Uzunović Mevlida kći Izeta svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 871/2 (po starom premjeru k.č. br.255/9 K.O. Ribnica.), "Ribnica", voćnjak III kl. u površini 705 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 97, posjed Bureković Maida kći Izeta, Delibašić Muradif sin Izeta i Uznović Mevlida kći Izeta svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 872 (po starom premjeru k.č. br. 255/4 K.O. Ribnica), "Ribnica Gornja", njiva IV kl. u površini 292 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 96, posjed Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 904 (po starom premjeru k.č. br.110/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 1229 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 150, posjed Delibašić Esad Salke sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 906 (po starom premjeru k.č. br.111/7 K.O. Ribnica), "Ribnica", voćnjak II kl. u površini 542 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 98, posjed Delibašić Nurija sin Mahmuta, Delibašić Muruveta kći Mahmuta, Vehab Nura kći Mahmuta i Neimarlija Amela kći Izeta svi sa dijelom 1/4,
 - k.č. br. 907 (po starom premjeru k.č. br.111/8 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 341 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, i posjedovni list broj 98, posjed Delibašić Nurija sin Mahmuta, Delibašić Muruveta kći Mahmuta, Vehab Nura kći Mahmuta i Neimarlija Amela kći Izeta svi sa dijelom 1/4,
 - k.č. br. 908 (po starom premjeru k.č. br.111/1 K.O. Ribnica), "Ribnica Donja", njiva V kl. u površini 916 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 96, posjed Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 909 (po starom premjeru k.č. br. 112 K.O. Ribnica), "Ribnica",voćnjak V kl. u površini 3325 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.217, zemljišnoknjižno vlasništvo Alajbegović Fata kći Ahmeta 5/48 i drugi, posjedovni list broj 314, posjed Alajbegović Ernes sin Bajre sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 910/1 (po starom premjeru k.č. br.111/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl., u površini 494 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, i posjedovni list broj 145, posjed

- Delibašić Hidajet sin Fadila, Spahić Hidajeta i Delibašić Azra kćeri Fadila svi sa dijelom 1/3,
- k.č. br. 910/2 (po starom premjeru k.č. br.111/9 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 535 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, i posjedovni list broj 144, posjed Delibašić Džemal sin Rašida sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 911 (po starom premjeru k.č. br. 111/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada III kl. u površini 1394 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.217, zemljišnoknjižno vlasništvo Alajbegović Fata kći Ahmeta sa dijelom 5/48 i drugi, posjedovni list broj 97, posjed Bureković Maida kći Izeta, Uzunović Mevlida kći Izeta i Delibašić Muradif sin Izeta svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 912 (po starom premjeru k.č. br.130/6 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 693 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.159, zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Džemila sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 97, posjed Bureković Maida kći Izeta, Uzunović Mevlida kći Izeta i Delibašić Muradif sin Izeta svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 913 (po starom premjeru k.č. br.111/5 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva III kl. u površini 1908 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 186, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ibro sin Mehmeda sa dijelom 1/2 i drugi, posjedovni list broj 128, posjed Delibašić Samija kći Atifa, Delibašić Mehmed, Delibašić Mirhad, Delibašić Rešad sinovi Behaije, Hasagić Munevera i Kulović Nura kćeri Behaije svi sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 914 (po starom premjeru k.č. br.130/9 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 828 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.123, zemljišnoknjižno vlasništvo Terzić Hasan sin Mehmeda sa dijelom 1/3 i drugi, i posjedovni list broj 128, posjed Delibašić Samija kći Atifa, Delibašić Mehmed sin Behaije, Delibašić Mirhad sin Behaije, Delibašić Rešad sin Behaije, Hasagić Munvera kći Behaije i Kulović Nura kći Behaije svi sa dijelom 1/6,
 - k.č. br. 915 (po starom premjeru k.č. br.111/4 K.O. Ribnica), "Mala Ribnica", pašnjak III kl. u površini 771 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.186, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 150, posjed Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 916 (po starom premjeru k.č. br.111/6 K.O. Ribnica), "Mala Ribnica", livada IV kl., u površini 677 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 337, posjed Delibašić Elvis sin Nijaza sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 917 (po starom premjeru k.č. br.121/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 643 m², k. o. Mramor upisana u z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i drugi, i posjedovni list broj 154, posjed Delibašić Nezir sin Sakiba, Delibašić Nijaz sin Sakiba i Husika Fisa kći Sakiba svi sa dijelom 1/3,
 - k.č. br. 918 (po starom premjeru k.č. br.121/4 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 961 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 182, posjed Husika Remsija kći Alije sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 919 (po starom premjeru k.č. br.121/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 1029 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 270, posjed Avdić Ševala, Kevilj Munevera, Mioč Badema i Sikira Elifa kćeri Ismeta svi sa dijelom 1/10, Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 1/20 i Sikira Badema kći Rašida sa dijelom 1/2,
 - k.č. br. 920 (po starom premjeru k.č. br.121/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva V kl. u površini 582 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 270, posjed Avdić Ševala kći Ismeta, Kevilj Munevera kći Ismeta, Mioč Badema kći Ismeta, Sikira Elifa kći Ismeta svi sa dijelom 1/10, Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 1/20 i Sikira Badema kći Rašida sa dijelom 1/2,
 - k.č. br. 1465 (po starom premjeru k.č. br.253/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 1123 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 7, posjed Alajbegović Mujo sin Alije sa dijelom 1/1,
 - k.č. br. 1466 (po starom premjeru k.č. br.253/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 816 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 8, posjed Alajbegović Salko sin Alije sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 1467 (po starom premjeru k.č. br.253/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", njiva VI kl. u površini 1568 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 315, posjed Alajbegović Rešad sin Hilme sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1468 (po starom premjeru k.č. br.253/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 100 m², livada V kl. u površini 3183 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 315, posjed Alajbegović Rešad sin Hilme sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1469 (po starom premjeru k.č. br.249/1 K.O. Ribnica), "Jezeru", pašnjak IV kl. u površini 388 m², livada V kl. u površini 2357 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 109, zemljišnoknjižno vlasništvo Šajković Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i drugi, posjedovni list broj 240, posjed Prašo Jasmina kći Esada i Prašo Hasan sin Esada sa dijelom 1/2,
- k.č. br. 1523 (po starom premjeru k.č. br.251/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 3651 m², livada V kl. u površini 118 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.237, zemljišnoknjižno vlasništvo Jašarspahić Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi, posjedovni list broj 17, posjed Alajbegović Dževad, Alajbegović Meho, Alajbegović Faruk i Alajbegović Hasan sinovi Bećira, Jašarspahić Hafiza i Salihbegović Elsa kćeri Bećira svi sa dijelom 1/7,
- k.č. br. 1524 (po starom premjeru k.č. br.251/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada V kl. u površini 2609 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.237, zemljišnoknjižno vlasništvo Jašarspahić Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi, i posjedovni list broj 17, posjed Alajbegović Dževad sin Bećira, Alajbegović Meho sin Bećira, Alajbegović Faruk sin Bećira, Alajbegović Hasan sin Bećira, Jašarspahić Hafiza kći Bećira i Salihbegović Elsa kći Bećira svi sa dijelom 1/7,
- k.č. br. 1531(po starom premjeru k.č. br.251/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada V kl. u površini 1304 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih sin Muhameda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 2, posjed Alajbegović Habiba kći Agana sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1532 (po starom premjeru k.č. br.251/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl. u površini 1036 m², livada V kl. u površini 47 m² K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih sin Muhameda sa dijelom 1/12 i drugi, posjedovni list broj 2, posjed Alajbegović Habiba kći Agana sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1533 (po starom premjeru k.č. br.252/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", pašnjak III kl.u površini 1239 m², livada IV kl. u površini 371 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.237, zemljišnoknjižno vlasništvo Jašarspahić Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi, posjedovni list broj 277, posjed Pašanbegović Ekrem sin Zaima, Pašanbegović Almir, Pašanbegović Ahmed sinovi Ekrema svi sa dijelom 1/4, Pašanbegović Elmir sin Munira i Pašanbegović Munira kći Munira sa dijelom 1/8,
- k.č. br. 1534 (po starom premjeru k.č. br.388/32 K.O. Ribnica), "Ribnica", šuma IV kl. u površini 1103 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, posjedovni list broj 277, posjed Pašanbegović Ekrem sin Zaima, Pašanbegović Almir sin Ekrema, Pašanbegović Ahmed sin Ekrema svi sa dijelom 1/4, Pašanbegović Elmir sin Munira i Pašanbegović Munira kći Munira sa dijelom 1/8,
- k.č. br. 1535 (po starom premjeru k.č. br.252/1 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 1837 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, posjedovni list broj 26, posjed Dedović Mirsada i Durmić Azra kćeri Dževada, Haračić Enesa kći Zihnije, Hasagić Mubera kći Adema, Hasagić Sabina kći Mule, Hasagić Edin sin Zihnije, Pucar Dževahira kći Dževada, Silajdžić Senada kći Mule, Zahirović Senad sin Mule svi sa dijelom 1/18, Dedić Fetija, Haračić Raifa, Begić Ramiza kćeri Šaćira svi sa dijelom 1/6,
- k.č. br. 1536 (po starom premjeru k.č. br.388/5 K.O. Ribnica), "Ribnica", šuma IV kl. u površini 1329 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 251, zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, posjedovni list broj 26, posjed Dedović Mirsada i Durmić Azra kćeri Dževada, Haračić Enesa kći Zihnije, Hasagić Mubera kći Adema, Hasagić Sabina kći Mule, Hasagić Edin sin Zihnije, Pucar Dževahira kći Dževada, Silajdžić Senada kći Mule, Zahirović Senad sin Mule svi sa dijelom 1/18, Dedić Fetija, Haračić Raifa, Begić Ramiza kćeri Šaćira svi sa dijelom 1/6,

- k.č. br. 1552 (po starom premjeru k.č. br.255/7 K.O. Ribnica), "Kalem", šuma IV kl. u površini 1775 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i posjedovni list broj 150, posjed Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1553 (po starom premjeru k.č. br.255/2 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 2686 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 237, posjed Medžlis IZ BiH - Vakuf sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 1554 (po starom premjeru k.č. br.255/3 K.O. Ribnica), "Ribnica", livada IV kl. u površini 3088 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, posjedovni list broj 135, posjed Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa dijelom 1/1.

2. Utvrđuje se da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj korisnik potpune eksproprijacije u svrhu izgradnje glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“ na području općine Kakanj.

3. Obavezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj da, a prije početka izvođenja radova na nekretninama iz člana 1. ove Odluke, zaključi ugovor o koncesiji.

4. Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove Odluke.

**PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

157.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-9-268/17

Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o zaštiti okoline („Službene novine Ze-do kantona“, broj:1/00), tačke 1. Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona, broj: 02-14-1042/15 od 15.01.2015.

godine, člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), člana 40. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/17 i 6/17), Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/17 i 6/17), Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu

Član 1.

U Programu utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu, u Tabeli 4. mijenjaju se i dodaju sljedeće tačke:

- Tačka 9. „Dovršetak projekta na poslovima provođenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići“, iznos od 50.000,00 KM mijenja se na iznos od 35.000,00 KM (Tabela u prilogu);
- Tačka 11. „Povećanje energijske efikasnosti Mjesnog doma u Bjelavićima“ dodaje se u Program sa ukupnim iznosom od 15.000,00 KM za realizaciju II faze projekta. Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta na kojem je u 2016. godini utrošeno 12.564,11 KM na realizaciji I faze (ugradnji termoizolacione fasade na vanjske zidove), (Tabele u prilogu).

Redni broj	9.
Naziv pozicije	Dovršetak projekta na poslovima provođenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići
Svrha i cilj projekta	Dovršetak poslova na provođenju energijske efikasnosti doma Haljinići. Projekat se u prvoj fazi provodio u saradnji i uz sufinansiranje viših nivoa vlasti. U ovoj godini planira se završetak poslova.
Iznos sredstava	35.000,00

Redni broj	11.
Naziv pozicije	Povećanje energijske efikasnosti Mjesnog doma Bjelavići
Svrha i cilj projekta	Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta iz 2016. godine gdje je završena termoizolaciona fasada na vanjskim zidovima objekta. U ovoj godini planira se završetak poslova (II faza projekta) odnosno ugradnja izolacionog poda u objektu.
Iznos sredstava	15.000,00

Član 2.

U ostalom dijelu Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu ostaje neizmijenjen.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

158.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće**

Broj: 01/1-9-269/17

Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj

Član 1.

U Odluci o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/13 i 5/13) u članu 3. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„Investitori koji su sagradili objekat bez odobrenja za građenje, te naknadno pribavili rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine po Zakonu o građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11) ne stiču pogodnosti za investiranje propisane Odlukom o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/13 i 5/13).“

Član 2.

Ostali dio Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Kakanj ostaje nepromijenjen.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

159.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-270/17
Kakanj, 28.06.2017. godine**

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), a u vezi sa članom 32. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu, broj: 01/1-3-367/16 od 28.12.2016. godine („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 02/17 i 6/17), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu

Član 1.

U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/17) u poglavlju I „Vrste i načini ostvarivanja podsticaja“ mijenja se iznos podsticajnih sredstava planiranih za pozicije,

redni broj 5. „Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. i 2017. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj (osim za trgovine i ugostiteljstvo)“ i redni broj 7. „Sufinansiranje projekata u saradnji sa humanitarnim i nevladinim organizacijama (HELP, World Vision i Muslim Aid)“, kako slijedi:

R/b	Naziv podsticaja	Iznos sredstava / KM
5.	Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. i 2017. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj (osim za trgovine i ugostiteljstvo)	10.000,00
7.	Sufinansiranje projekata u saradnji sa humanitarnim i nevladinim organizacijama (HELP, World Vision i Muslim Aid)	10.000,00

Zatim se iza rednog broja 12. dodaje novi redni broj 13. i nova pozicija:

13.	Sufinansiranje obuke i stručnog osposobljavanja radnika za poslove krojenja i šivanja	20.000,00
-----	---	------------------

Član 2.

U preostalom dijelu Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu ostaje neizmjenjen.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

160.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-271/17
Kakanj, 28.06.2017. godine**

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i

51/09), člana 21. i 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 36. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

Član 1.

U Odluci o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/13, 5/14 i 9/17) u članu 8. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„Pored naknade utvrđene u stavu (1) ovog člana, članovima Drugostepene komisije za žalbe, pripada i naknada po obrađenom predmetu i to predsjedniku u iznosu od 35,00 KM-neto iznos bez poreza na dohodak, a članovima Komisije u iznosu od po 25,00 KM, neto iznos bez poreza na dohodak.“

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 2.

U ostalim odredbama Odluka o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/13, 5/14 i 9/17) ostaje nepromijenjena.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

161.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-272/17
Kakanj, 28.06.2017. godine**

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama - poslovnim prostorima
u vlasništvu Općine Kakanj

Član 1.

Ovom Odlukom daje se odobrenje za prodaju poslovnih prostora kao posebnih dijelova zgrade u vlasništvu Općine Kakanj sa oznakama o lokaciji (ulica, zgrada), o parceli (broj katastarske čestice, katastarska opština), o površini i početnoj cijeni po m², kao u tabeli:

R.b r.	LOKACIJA (ulica, zgrada)	PARCELA (k.č.br., k.o.)	POVRŠINA m ²	POČETNA CIJENA KM/m ²
1.	Alije Izetbegovića, S-1	(s.p.) 415/5 Popi; (n.p.)1242 Kakanj	5,00	800,00
2.	Alije Izetbegovića, L-04	(s.p.) 419/4 Popi; (n.p.) 1241/17 Kakanj	24,26	1.300,00
3.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	42,52	1.500,00
4.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	19,10	1.500,00
5.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	11,75	1.500,00
6.	Alije Izetbegovića, G	(s.p.) 293/5 Popi; (n.p.) 1363/91 Kakanj	10,40	2.000,00
7.	Melente Bošnjaka, P+3	(s.p.) 360/26 Popi; (n.p.) 979/2 Kakanj	18,00	1.400,00
8.	Alije Izetbegovića, L-1	(s.p.) 487/2 Popi; (n.p.)1368/105Kakanj	21,07	2.000,00
9.	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
10.	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
11.	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
12.	Rudi Čajavec, L-A	(s.p.) 347/6 Popi; (n.p.) 1049/9 Kakanj	26,12	1.000,00
13.	Osmana Džafića „Vila“	(s.p.) 357/2 Popi; (n.p.) 942/1 Kakanj	15,00	400,00
14.	Alije Izetbegovića L-C	(s.p.) 297/1 Popi; (n.p.)1363/106Kakanj	15,05	1.000,00
15.	Alije Izetbegovića L-C	(s.p.) 297/1 Popi; (n.p.)1363/106Kakanj	19,26	2.000,00
16.	Alije Izetbegovića L-1	(s.p.) 487/2 Popi; (n.p.)1363/105Kakanj	69,33	1.400,00

Prodaja poslovnih prostora označenih kao u stavu 1. ovog člana izvršiće se javnim nadmetanjem.

Član 2.

Početna prodajna cijena poslovnih prostora iz člana 1. ove Odluke, je tržišna cijena utvrđena od strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva i iznosi kao u tabeli iz člana 1.ove Odluke.

Član 3.

Prodaja poslovnih prostora iz člana 1. ove odluke bit će objavljena putem javnog oglasa.

Javni oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja na oglasnoj ploči Općine Kakanj i web stranici Općine Kakanj.

Pravo učešća na javnom nadmetanju se ostvaruje uplatom kapare u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine na depozitni račun Općine Kakanj i predočavanja dokaza o uplaćenom iznosu kapare Komisiji za provođenje postupka javnog nadmetanja na dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Član 4.

Postupak javne prodaje će provesti Komisija za provođenje javnog nadmetanja koju imenuje Općinsko vijeće.

Član 5.

Komisija iz člana 4. ove Odluke je dužna da javni oglas prodaje i postupak javnog nadmetanja provede u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14).

Član 6.

Učesnik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja zapisnika sa javnog nadmetanja zaključuje odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim se reguliše način plaćanja i predaja nekretnine iz člana 1.ove Odluke.

Kupac je dužan platiti troškove obrade notarske isprave, takse na uknjižbu i sve druge troškove koji se odnose na kupoprodaju.

Član 7.

Daje se ovlaštenje direktoru Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj da nakon okončanja postupka javnog nadmetanja sa ponuđačem koji bude proglašen kupcem zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz člana 1. ove

Odluke, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranioca.

Član 8.

Učesnik čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, nakon što zaključi ugovor u formi notarski obrađene isprave, te izvrši uplatu cjelokupnog kupoprodajnog iznosa cijene nekretnine iz člana 1. ove Odluke kako je ugovorom određeno, pristupa se predaji u posjed, najdalje u roku od osam (8) dana, o čemu se sačinjava zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavcu nekretnine iz člana 1.ove Odluke.

Član 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Općinskog vijeća Kakanj o davanju saglasnosti za prodaju poslovnih prostorija kao posebnih dijelova zgrade u vlasništvu Općine Kakanj broj:0-01/1-308/13 od 27.06.2013.godine.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

162.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-9-273/17

Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

**o imenovanju Komisije za provođenje
postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri
prodaji nekretnina – poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Kakanj**

Član 1.

U Komisiju za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa

oznakama o lokaciji (ulica, zgrada), o parceli (broj katastarske čestice, katastarska opština), o površini i početnoj cijeni po m², kao u tabeli:

R. br.	LOKACIJA (ulica, zgrada)	PARCELA (k.č.br., k.o.)	POVRŠI NA m ²	POČET NA CIJENA KM/m ²
1.	Alije Izetbegovića, S-1	(s.p.) 415/5 Popi; (n.p.)1242 Kakanj	5,00	800,00
2.	Alije Izetbegovića, L-04	(s.p.) 419/4 Popi; (n.p.) 1241/17 Kakanj	24,26	1.300,00
3.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	42,52	1.500,00
4.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	19,10	1.500,00
5.	Alije Izetbegovića, 15-19	(s.p.) 486/4 Popi; (n.p.) 1367 Kakanj	11,75	1.500,00
6.	Alije Izetbegovića, G	(s.p.) 293/5 Popi; (n.p.) 1363/91 Kakanj	10,40	2.000,00
7.	Melente Bošnjaka, P+3	(s.p.) 360/26 Popi; (n.p.) 979/2 Kakanj	18,00	1.400,00
8.	Alije Izetbegovića, L-1	(s.p.) 487/2 Popi; (n.p.)1368/105K akanj	21,07	2.000,00
9.	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
10	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
11	Osmana Džafića, P+2	(s.p.) 360/27 Popi; (n.p.) 976/3 Kakanj	38,36	1.261,42
12	Rudi Čajavec, L-A	(s.p.) 347/6 Popi; (n.p.) 1049/9 Kakanj	26,12	1.000,00
13	Osmana Džafića „Vila“	(s.p.) 357/2 Popi; (n.p.) 942/1 Kakanj	15,00	400,00
14	Alije Izetbegovića L-C	(s.p.) 297/1 Popi; (n.p.)1363/106K akanj	15,05	1.000,00
15	Alije Izetbegovića L-C	(s.p.) 297/1 Popi; (n.p.)1363/106K akanj	19,26	2.000,00
16	Alije Izetbegovića L-1	(s.p.) 487/2 Popi; (n.p.)1363/105K akanj	69,33	1.400,00

Imenuju se:

1. **Sedmedin Amidić**, predsjednik
2. **Izudin Hrusto**, član
3. **Azerin Salihbegović**, član
4. **Selvedin Helja**, član
5. **Ivica Petrović**, član
6. **Elvedin Delić**, član
7. **Rahman Kovač**, član
8. **Elvedin Gačić**, član.

Član 2.

Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) kod javne prodaje nekretnina iz člana 1. ovog Rješenja ima zadatak da postupak licitacije provede u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj – poslovni prostori u administrativno-poslovnoj zgradi organa uprave Općine Kakanj (objekat u izgradnji) po sistemu VISOKI ROH-BAU („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/15 i 8/15), Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj broj: 01/1-9-272/17 od 28.06.2017. godine i javnim oglasom o prodaji nekretnine, koji će se objaviti u sredstvima javnog informisanja i dostaviti komisiji.

Član 3.

Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) o postupku licitacije vodi zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljene prigovore.

Nakon okončanja postupka licitacije, komisija je obavezna svu dokumentaciju vezanu za provedeni postupak licitacije dostaviti Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Član 4.

Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) za svoj rad odgovorna je Općinskom vijeću, kojem podnosi izvještaj o provedenom postupku.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaju da važe rješenja Općinskog vijeća Kakanj: Rješenje o imenovanju Komisije za javnu prodaju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Kakanj broj:0-01/1-309/13 od 27.06.2013. godine („Službene novine Općine Kakanj“, broj 10/13) i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji poslovnih prostora broj:01/1-288/15 od 29.09.2015. godine („Službene novine Općine Kakanj“, broj 11/15)

Član 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**
Slaven Katičić, sr.

163.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-274/17
Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 10. stav (3) Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koja je ratificirana Uredbom o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi („Službeni list RBiH“, broj: 31/94), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), te člana 24. i 140. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj (Bosna i Hercegovina) i Općine Beylikduzu (Republika Turska)

Član 1.

Općina Kakanj, na principima izražene volje, međunarodnog uvažavanja i obostranih interesa, uspostaviti će prijateljske odnose i saradnju sa Općinom Beylikduzu (Republika Turska) na području privrede, kulture, obrazovanja, turizma, sporta, i drugim područjima od zajedničkog interesa.

Član 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Nermin Mandra da zaključi sporazum o prijateljstvu i saradnji između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Općine Kakanj.“

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

164.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-267/17
Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, **donijelo je**

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

1. Utvrđuje se Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i isti stavlja na javnu raspravu.
2. Rok javne rasprave po Nacrtu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti utvrđuje se u trajanju od 15 dana i to počev od dana donošenja ovog Zaključka.
3. Za nosioce aktivnosti provođenja javne rasprave određuje se: Radna grupa za izradu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.
4. Svi učesnici u postupku javne rasprave, svoje primjedbe, mišljenja i sugestije u navedenom roku mogu dostaviti Radnoj grupi za izradu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.
5. Obavezuje se obrađivač - Radna grupa za izradu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i predlagač – Općinski načelnik da prilikom izrade prijedloga odluke o dimnjačarskoj djelatnosti razmotre sve prijedloge, mišljenja i sugestije prispjele u toku javne rasprave i o provedenoj javnoj raspravi podnesu izvještaj Općinskom vijeću.
6. Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kakanj i na web-stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba).
7. Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Amir Dedić – Stručna služba za poslove Općinskog načelnika – Odsjek za inspekcije (tel.032/771-819).
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

165.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-275/17
Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Elaborata o procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja Malješ od 09.03.2017. godine i Informacije o preduzetim preventivnim i operativnim mjerama zaštite i spašavanja u vezi stanja nesreće na ograničenom području naselja Malješ, općina Kakanj

Član 1.

Prihvata se Elaborat o procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja Malješ od 09.03.2017. godine i Informacija o preduzetim preventivnim i operativnim mjerama zaštite i spašavanja u vezi stanja nesreće na ograničenom području naselja Malješ, općina Kakanj

Član 2.

Sastavni dio ovog Zaključka je Elaborat o procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja Malješ od 09.03.2017. godine i Informacija o preduzetim preventivnim i operativnim mjerama zaštite i spašavanja u vezi stanja nesreće na ograničenom području naselja Malješ, općina Kakanj.

Član 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

166.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-276/17
Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Inicijative za zaključivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Član 1.

Prihvata se Inicijativa za zaključivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.

Član 2.

Općinsko vijeće, radi kolektivnog pregovaranja i utvrđivanja prijedloga kolektivnog ugovora, imenuje sljedeće članove pregovaračkog tima :

- 1. Semir Mušija**
- 2. Adnan Ibrahimspahić**
- 3. Rešad Merdić**

Član 3.

Postupak i rokovi za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora će se urediti pisanim protokolom o vođenju pregovora koji će utvrditi i potpisati ugovorne strane kolektivnog ugovora.

Član 4.

Općinsko vijeće ovlašćuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća za potpisivanje protokola iz člana 3. ovog Zaključka.

Član 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
 Slaven Katičić, sr.

167.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-9-277/17
Kakanj, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Informacije o obnovi i povratku
izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini
Kakanj u 2016. godini

Član 1.

Prihvata se Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016. godini.

Član 2.

Sastavni dio ovog Zaključka je Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016. godini.

Član 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slaven Katičić, sr.

168.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinski načelnik
Broj: 02/1-3844/2017
Kakanj, 20.06.2017. godine

Na osnovu člana 15. stav 1. alineja 7. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 32. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 38.

Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
organizaciji i djelokrugu rada
općinskih službi za upravu Općine Kakanj

Član 1.

U Odluci o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za upravu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/14), u članu 7. tačka 5. alineja 1. mijenja se i glasi: „Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove“, alineja 2. briše se.

Član 2.

U članu 14. iza alineje 18. dodaje se nova alineja 19. i glasi: „vrši prevođenje svih pisanih materijala na engleski i sa engleskog jezika“.

Član 3.

U članu 17. tačka 1. mijenja se i glasi: „Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove“, tačka 2. briše se.

Član 4.

U članu 19. tačka a) alineja 19. briše se.

Član 5.

U članu 28. stav 1. umjesto riječi: „i“ piše se „zarež“, iza riječi: „šef stručne službe za poslove Općinskog načelnika“, dodaju se riječi: „i Rukovodilac jedinice za internu reviziju“.

Član 6.

U članu 29. stav 2. iza riječi: „pravobranilac“, piše se „zarež“, riječi: „i viši“ brišu se, riječ: „saradnik“, mijenja se i glasi: „savjetnik“, iza riječi: „javnošću“, dodaju se riječi: „i viši stručni saradnik za pravne poslove i poslove zastupanja Općine“.

Član 7.

Ostali dio Odluke o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za upravu Općine Kakanj, ostaje nepromijenjen.

Član 8.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za upravu Općine Kakanj, stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Općine Kakanj.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Mandra, sr.

169.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinski načelnik
Broj: 02/1-3594/2017
Kakanj, 09.06.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 10. Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/15 i 9/17), Općinski načelnik, **d o n o s i**

R J E Š E N J E

**o imenovanju sekretara Komisije za
provođenje procedure izbora lica na stručnom
osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa i poslodavaca**

Državni službenik, Enisa Mulić imenuje se za administrativno-tehničkog sekretara Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca na području općine Kakanj.

Sekretar Komisije nema pravo glasa.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Općinskog vijeća, broj: 01/1-8-231/17 od 30.05.2017. godine, imenovani su članovi Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca.

Članom 10. stav 2. Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, propisano je da jednog člana i sekretara imenuje Općinski načelnik.

U postupku donošenja Rješenja Općinskog vijeća, kao prijedlog Općinskog načelnika, imenovan je za predsjednika Komisije, Edin Bjelopoljak.

Obzirom na navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Mandra, sr.

S A D R Ź A J**„Službenih novina Općine Kakanj“ 10/17**

156. Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“	1
157. Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška naamjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017.godinu	14
158. Odluka o dopuni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj.....	15
159. Odluka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017.godinu.....	15
160. Odluka o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća.....	16
161. Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama- poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj	16
162. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.....	18
163. Odluka o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj (BiH) i Općine Beylikduzu (Republika Turska).....	20
164. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o dimnačarskoj djelatnosti	20
165. Zaključak o prihvatanju Elaborata o procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja Malješ od 09.03.2017.godine i Informacije o preduzetim preventivnim operativnim mjerama zaštite i spašavanja u vezi stanja nesreće na ograničenom području naselja Malješ, općina Kakanj	21
166. Zaključak o prihvatanju Inicijative za zaključivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj	21
167. Zaključak o prihvatanju Informacije o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016.godini.....	22
168. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za upravu Općine Kakanj.....	22
169. Rješenje o imenovanju sekretara Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavca.....	23